



La Letra Mesadièra

DE L'INSTITUT D'ESTUDIS OCCITANS D'ARIÈJA

11, car. Enric Fabre 09100 PÀMIAS
05.81.06.03.88/ieo09@orange.fr
<http://arieja.ieo-opm.com/>

LO MOT DE LA PRESIDENTA

AGENDA

Emissions de ràdio

Cada jorn a **12h32** e **18h52** - De còr e d'òc sus Radio Transparence 93.7 FM

Cada dimars de **19h00** a **20h00** - Era votz dera montanha sus Radio Couserans 94.7 FM

Corses e Talhièrs

Le diluns de **9h30** a **11h00** a Pàmias (Espaci occitan) - Cors d'occitan debutants.

Le dimars de **14h00** a **15h30** a St Joan del Falgar (Ostal de las associacions) - Talhièr d'occitan totes nivèls.

Le dimars de **17h00** a **18h30** a Foish (Ostal de las associacions) - Cors d'occitan totes nivèls.

Le dimèrces de **15h30** a **17h30** al Fossat (sala multimèdia/Versalhas) - Talhièr d'occitan totes nivèls.

Le dimèrces de **17h00** a **18h30** a St Guironç (Ostal de la Ciutadanet) - Cors d'occitan debutants.

Le dimèrces de **18h30** a **20h00** a St Guironç (Ostal de la Ciutadanet) - Cors d'occitan confirmats.

Le dijous de **9h30** a **11h00** a Pàmias (Espaci occitan) - Cors d'occitan confirmats.

Le dijous de **14h00** a **16h00** a L'Avelhanet (Centre multiesports) - Cors d'occitan totes nivèls.

Contacte : 05.81.06.03.88 o ieo09@orange.fr

11 e 18/12/2024 a **18h30** a Pàmias (Espaci occitan) - Talhièr de conversa animat pel Cercle occitan Prospèr Estieu. Contacte : 05.81.06.03.88 o ostaloc09@orange.fr

Animacions

12/12/2024 a **20h30** a Varilhas (Centre d'Istòria de la Resistència e de la Deportacion) - Conferéncia sus la caricatura de guerra per Laurent Malard.

Contacte: 05.61.69.02.60 o centredhistoire@agglo-pfv.fr

13/12/2024 a **17h30** a Pàmias (Espaci occitan) - *Les Divendres de l'Espaci occitan:* Presentacion de l'album « L'ors de las sasons » e talhièr creacion per totes (dessenhs, pegatges) a l'entorn de l'òbra. Animat per Eva Cassagnet. Partejarem puèi le veire de l'amistat.

Contacte : 05.81.06.03.88 o ieo09@orange.fr

20/12/2024 a **18h00** a Foish (sala J. Jaurès - Comuna) - Presentacion de l'Alman'Òc 2025 pel Cercle occitan Pèire Lagarda de Foish.

Contacte : cortivette09@gmail.com

Amics e sòcis de l'IEO d'Arièja,

Ara que 2024 es a s'acabar, es ora de se virar cap a çò qu'avèm feit ongan per afortir la preséncia de la nòstra associacion dins le departament e subretot contunhar la nòstra mission de defensa e de promocion de l'occitan.

Gràcies a la vòstra ajuda poguèrem contunhar le nòstre trabalh costumièr de corses, animacions, Divendres de l'Espaci occitan e talhièrs d'aprigionament de la lenga amb intervenents de tria. Coma cada an sèm estats presents a Montsegur al mes de març sul prat dels Cremats pel remembre, contra l'intolerància, la violéncia e l'opression e portar un messatge de patz e de frairetat, per defendre la libertat, per aver le dreit d'èsser e de pensar del nòstre biais en çò nòstre. L'IEO d'Arièja èra tanben a la Pujada del pòrt de Salau per celebrar l'amistat, la frairetat dels catalans e dels occitans.

Avèm participat a rendre mès vesedoira la nòstra lenga amb le teatre e las cronicetas radiofonicas, la tenguda de tauliers de libres o le rendètz-vos setmanièr del cafè occitan que nos i va caler tornar.

La fèsta de sosten organizada en abril a Lavelhanet amb l'ajuda del COPOM es estada una capitada de las bèlas e n'aprofiti un còp mès per mercejar les artistas: Eric Fraj, Morgan Astruc e Revelhet, amb Pascala e Ramon e totes les que participeron, benevòls e visitors, al succès d'aquela jornada qu'es pas estat sonque financièr.

Uèi es pas aisit per una associacion de fèr flòri, sèm tròp a la mercé de las subvencions publicas que venon malseguras dins le contèxte actual. Ongan, a la fin del mes de novembre, aviam pas encara tocat un sòu de la Region; mercés al *Dictionnaire toponymique de l'Ariège* de P. Pojada e al teatre avèm capitat de téner, mas ara le problema de la moneda demòra.

Gràcies als partenariats que permeton de ligar expertesa e saupre-fèr, podèm organizar projèctes comuns e mutualizar las ressorças. Les partenariats nos balhan l'escasença de tocar un public novèl, mèdias, malhum e atal

de fèr créisser l'impacte de las nòstras accions, de las fèr mès ambiciosas, mès atractivas e de demorar senat dins un mond que càmbia.

Es ciò qu'avèm feit organa encara al Festen'òc de Saurat o al Trad'Estiu de Foish, ciò que fasèm amb « La Télé Buissonnière », las mediatècas, le musèu de Varilhas ; amb la Convergència Occitana, prepausèrem animacions a l'entorn de la mòstra suls catars a Lavelhanet, per exemple. Participam tanben, aquesta fin d'annada, a un trabalh sus les noms de carrières de Foish en occitan, amb la professora d'occitan e les escolans del licèu de Foish e amb l'IUT torisme de Foish, projècte sostengut per la region Occitània.

Es per aquò tanben qu'anam al rescontre de las comunas, que d'unas nos tornan contactar per organizar eveniments.

Pr'aquò tanben que sèm ara convidats als rescontres del grop departamental sus l'occitan amb le DASEN (inspector d'Acadèmia) e totes les actors de l'education nacionala.

Vòli pas desbrembar le trabalh complit a l'escasença de l'anniversari de la « Granda guèrra », la realization d'una mòstra modèrna sus aquel sicut e l'edicion d'un libret de caricaturas de Dantoine que la conselhièra pedagogica del departament ne fè la reclama sul sieu bulletin d'informacion.

Per acabar, avèm pres temps per fèr le recapte dins le local de l'IEO e acapçar laissas per dintar totes les libres e documents que nos envasissián!

Vesètz, de trabalh n'i a per totas las competéncias, tan practicas coma intellectualas e espèri plan que l'an que ven l'IEO d'Arièja poirà encara comptar sus vosautres totes.

Per ara, grandmercs a totes e totes, vos desiri un polit Nadal en familia, comol de gaug e de convivència e l'esperança d'un an novèl ric de projèctes per l'occitan emai les desfises demòren nombroses : transmission de la lenga als joves, sa visibilitat dins l'espaci public e sa reconeissença dins las institucions. Contunhem de resistir amb coratge, atal entre totes, ac farem tot !

Annia Wolf



**PER VÒSTRES PRESENTS DE
NADAL L'IEO ARIEJA VOS
PREPAUSA :**
**LIBRES, CD, DVD, ARTICLES DE LA
MARCA MACARÈL...**
**PER TOTES, PETITS E GRANDS
VENÈTZ NOS VEIRE AL
11 CAR. ENRIC FABRE A PÀMIAS !!!**



EN VENDA La guerra vue par Dantoine/La guèrra dessenhada per Dantoine



Dessenhs de Pierre Dantoine, caricaturista carcassonés, sus la vida al front pendent la Granda Guèrra (1914-1918)

58 paginas – 35 dessenhs N&B e 8 dessenhs colors

14 € (carta postala en sus : 1€)

Editat per l'IEO d'Arièja

Le paire Nadal de Cusson

Un còp èra le vilatge de Cusson entraucat endacòm dins las montanhas que las gents i vivián petitament, doas o tres crabas, un pauc de polalha, un porquet.... La lenha lor mancava ja que les soldats del rei interdisián de ne copar dins les bòsques. Qualques branças secas de fajàs o de castanhièr amassadas pelsòl, branquetas de barralhas, lenha d'aigat quand se'n virava... Tot just se n'avián pro per cosinejar. L'ivèrn a la velhada se torravan.

Sol l'Armand le boscatorièr del rei se'n tirava plan, amolonava tant e pus lenha bona e ençò sieu profitava d'un fuòc d'infèrn. Mès l'Armand èra de plànhir tanben, le pauron èra endiablat ja que quand nasquèc, son paucval de paire li vendèc l'amna al diable... per quaranta escuts.

Tanben vos pòdi dire que l'Armand èra le diable en persona, podiá pas dintrar dins una glèisa sens que totes les sants le repoteguèsson. Manquèc l'escòla e le catequisme, venguèc malonèste, dolent, falsièr, amistós coma un garrabièr... a tal punt que degun l'aimava pas. Mès èra valent e le rei èra content d'el.

Cada an, le 23 de decembre, l'abans velha de Nadal e jorn de Sant-Armand son àngel gardian li fasiá vesita. E coma cada an li fasiá la morala, le pregava per la gràcia de Dieu de venir rasonable e aimable. Mès per tant que le sermonèsse, l'Armand demorava endiablat.

Una annada, totjorn pel 23 de decembre, l'àngel trobèc l'Armand al pè de la crotz del cementèri que la voliá copar per ne fèr lenha. Aquí, charrèron un brave moment e dins aquelas entrefèitas le diable arribèc.

"- E adieu Armand, desbrembes pas que ton amna es meuna e escotes pas le charrabiat de l'angelòt !

- Justament parlem-ne, ça li respondèc l'àngel, la te voldriái crompar son amna !

Le diable que veniá de pèdre moneda en se fent a las cartas amb Sant-Pèire, flairèc un afèr plan profitós.

- Cèrtas òc que la te pòdi vendre mès te'n costarà dos cent escuts.

L'àngel rufèc las cilhas e sortisquèc de jos son mantèl una borsa ont tindavan les escuts.

- Te'n balhi cent escuts, son a préner o a daissar."

Pensatz, le diable chapaire coma èra, posquèc pas resistir al tindament de las pèças e fasquèc lèu afèr amb l'àngel.

Les dos daissèron l'Armand que se trobèc tot esquèr amb son amna novèla. Tanlèu, coma per festejar l'eveniment un nevàs a enterrar las tombas e una torrada a n'asclar las pèiras, paralisèron le vilatge de Cusson.


Les cussonats e las cussonadas s'aprestavan de passar una nuèit de Nadal plan trista, fredassa e sens messa. Per plan dire n'esperavan pas res d'aquela fèsta, deguns cresíà pas al paire Nadal, ja qu'aqueste aviá pas jamès arrossegat una de sas bòtas a Cusson.

Mès l'endeman maitin, velha de Nadal qué fusquèc pas lor suspresa ! Davant gaireben cada ostal de Cusson tronava un pichon lenhièr. Coma deguns compreniá pas çò que s'èra passat, d'unes cridavan "es le paire Nadal que nos a portat lenha per passar polida fèsta !"

L'espèr ganhèc cada familia, molzèron las crabas, levèron les uòus, aparratèron, pelèron castanhas, fasquèron aurelhetas, sortisquèron las peras del gran, tirèron vin... e se calfèron amb la lenha venguda del cèl. Cèrtas manquèron la messa mès totes ressopetèron e passèron un bon Nadal.

S'ac sapièc pas jamès, mès l'Armand fusquèc le paire Nadal de Cusson. Le boscatorièr repentit per estrenar sa novèla amna carregèc dins la nuèit un pielòt de lenha a cada paure del vilatge.

Atal ne fusquèc estat e le conte es acabat.



***La cronica de
Claudina Ribèra-Solhà***

Qualquis aspèctes de la población de Solan al cors de l'istòria

(d'après le libe de Christophe Chazot : Aleu et Soulan. Histoire d'une communauté ariégeoise.)

Plan segur, que non vau cap fèr qu'evocar'n qüalquis periòdes. Per exemple, en prumèr, l'acòrdi de 1602, signat jos le reine d'Enric IV.

Aquela transaccion que fuc passada a Solan, en preséncia del notari real Caubet, entre Ramond Rogièr de Mauleon, sénher viscomte de Solan, e le sindic dels cònsols, manats e estatjants d'aquí. Aquestis derrèris que profietaràn d'un flòc de pastencs e bòsques, a la condicion d'anar móler le seu gran als molins del viscomte, senon que pagaràn una emenda, e la faria que sirà confiscada.

Que se'n segueish una longa lista de noms d'òmes, (cap de femna), que deu sèque correspóner als proprietaris d'aquela parròquia :

- Barat: Janòt, Pèi, Marquet, Vinçenç, Vinçenç (filh de Ramond).
- Barta: Andriu.
- Benazet: Arnaud, Jan Pèi.
- Biròs: Bertrand, Corbeiran, Jan, Jan (Amorós), Jan Estèbe, Jan Pèi, Odet, Ramond, Rogièr.
- Bran: Ramond.
- Carrèra: Pèi.
- Caubet: Arnaud, Guilhèm, Laurenç.
- Descuens: Antòni, Guilhèm.
- Ferran: Guilhèm, Jan.
- Gauseran: Pèi.
- Geraud: Antòni.
- Guazè: Elí.
- Labiès: Ramond.
- Morèra: Jan, Laurenç.
- Pèi: Guilhèm, Guilhèm (Rei).
- Pèire: Blasi, Jan.
- Picamal: Melquiòr.
- Pons: Jan.
- Pujòl: Luquet.
- Raufast: Arnaud, Vinçenç.
- Roaish: Guilhèm, Pèi, Pèi Guilhèm.
- Rogè: Arnaud.
- Rojà: Arnaud, Guilhèm, Guilhèm (Blasi), Guilhèm Jan, Jan, Jan (Arnaud), Jan Bernard, Jan (Pèi).
- Sans: Bernard, Francès, Jan, Janòt.
- Sentenac: Blasi, Chandre (Alexandre), Guilhèm, Jan, Jan (Riu), Jan Ramond, Pèi Arnaud, Pèi Guilhèm, Pèi Jan, Ramond, Vinçenç.
- Sere: Pèi.
- Sèrras: Jan.
- Solà: Andriu, Arnaud, Bernard, Jacmes, Jan Pèi, Pèi Antòni, Peiron.
- Som: Ramond.
- Soquet: Guilhèm, Pèi, Pèi Jan, Ramond.
- Taliú: Francès, Guilhèm, Isarn, Jan, Jan Arnaud, Miquèl, Ramond.
- Toron: Jan, Jan Andriu.
- Tòrt: Guilhèm.

Sian 95 proprietaris. Que non sabem cap la mejana dels terrens possedadis, pauc de causa andals uns. En prumèr un flòc de noms de familia que tornan Biròs, Sentenac, Rojà, Barat... Doncas pus o mens parentas enter elas. E les petitis noms que son, elis tanbans, les memis : Jan, Guilhèm, Pèi, Arnaud... E, andà poder reconéisher las gents, que l's i cal ajustar un escaish-nom. Per exemple: Jan Taliu Lizè, per rapòrt a Jan Taliu Refugiè.

Que vesem tanbans que la maja part d'aquelis noms qu'an una origina occitana, en ligason damb le relèu coma: Barat (Varat), Carrèra, Guazè (Gua), Pujòl, Sèrras, Solà (Solana), Som, Soquet (petit soc), Toron...

O le lòc d'ont venguèren: Descuens (d'Esquer). O la ligason damb la religion: Benazet, Sentenac...

Bonas Fèstas de Fin d'Annada